

LOU BRUSC

JOURNAU POUPULARI DE LITERATURO, D'ISTORI E DE SCIENCI
PAREISSÈNT TOUTEI LEI QUINGENA



Se vende pertout. Depausitari majourau pèr Marsiho : H. BLANCARD, 6, ca dei Recoulèto, 6.

Abounamen :
3 fr. e miè pèr an pèr touto la França.
Fouero Franço, lou port en subre, ço
que revèn à 5 fr.

Tout ço que toco lou journau dèu
èstre manda afranqui à l'Empremarié
Prouvençalo, 15, carrièro d'ou Grand-
Relogi, à-z-Ais.

Lei plè nonn afranqui saran refusa.
Leis article nonn inserti saran pas
rendu.

ASSABÈ

Fauto de remanda aquest Numerò, leis
abounamen seguiran de dre.

TAULETO

- PASSO-TÈMS. — La Counsulto — *Alèssi de Fovvert*
- REMEMBRANÇO. — D'ou 4 au 17 d'Abriéu. — *L. A. Gardaire.*
- CROUNICO. — *Mistral e Mirèio* — Novo

PASSO-TÈMS

LA COUNSULTO

Un brave òme, si n'ès sus terro, li disien moussu Jan, e qu'avie fa fortuna au negoci dei moutoun, croumpè uno bastido. Aquesto bastido èro un lot de part fraicoué; un campàs li fasié partido, e que l'on disie de degun. Sieguè lèu soun envèjo, li menè l'escaboué, n'en prengue poussèssien, se va cresè d'annèn.

Un bèu jour qu'avie larga l'avè, arrivo au campàs, trovo mèstre; Micoulau soun vesin, que li dis :

Alte là ! acò es mièu, li coupè touti leis an lou bones... t'ambèn se vous fa gau, dounas mi 200 fr. lou campàs, s'arà vouèstre.

Jan counsèntè dins soun couar, mai la fremò : dis à Micoulau : Te darai responso deman... e vai counta l'afaire à Madeloun soun espouso...

Aquesto que tenié la quoa de la sartan...

e que vous aurie tondù un nou, se revirant subran talamen que debausè l'òumeleto dins lei cèndre. 200 franc ! li cridè, 200 franc... pas acò, vè ! e li faguè, emè l'ounglo, peta la dent... Aquelò sarié bello de croumpa ço qu'ès nouèstre... Mai sàbes pas, li diguè soun òme, que la lèi dis : Un an e un jour... La lèi l'repliquè la femèlo, la lèi ! mè n'en fichi, de ta lèi ! te disè qu'ai perdu la clau d'ou tiradou.

Vendrai quauquei moutoun, diguè Jan... Ah ! te vouurrièu vèire... ve n'en parles plus, e se revirant vis l'òumeleto que tubavo... Aqùi se passè quauquarèn...

Jan s'en va... vous cresès que Madeloun lou cridè pèr lou repàs... fougè bèn que s'en passesse. Va trouva un quèro t'ambèn soun vesin... un òme de quanque sabè, li demando un counsul... — Adasès-mi vouèstei papiero... Jan leis anè pren lre d'escouloun; l'autre après leis aguè legi :

« Lou campàs, li diguè, ancienamen fasié parlido d'ou bèn, mai dins lou parlat de qual faguèron leis eiretié si metè pas dins l'aire de d'un à l'autre dei croumpaire que soun ven pu après, se n'ès jamai parlat... es pas vouèstre. Micoulau à sei dré de poussèssien avans vous. »

Jan de retour à l'oustan... Te distieu bèn fa à Madeloun... lou campàs es pas nouèstre... fai que lou croumpèn davans nonnari... ai pres à juèu counsèu de nouèstre vesin... la fremò s'avanco emè lei poung sus leis anco... Vouès que te diguè l'ou vesin es... un crouloun coumo tu... Ve laissez-me... Oh ! e bèn... t'èu e l'flichè un bacèu... un bèu bacèu.

Micoulau pameñs que soubretout vouèstei le 200 franc prengue counsèu d'ou mèstre d'escolò; un lèna l'ouèrt e guercho, que li diguè de m'anda l'ussie à la premiero lipado de l'escaboué d'ou vesin; ainsi se faguè... vai te prouvençà la bourrascò signè à l'oustan de Madeloun. Es-li poussible... canaiho... me la pagaras... e quand V'ussie passàvo la pouerto, li jilè sus l'esquino